

	Leqephe
Bokantle ba Buka	
Tse Kahare	
Tlhokomediso ho Titjhere	
Dikejule Tsa Mosebetsi Mokato/ Kereite 7 -9	
3.Meralo ya ho ruta:	
Dipale : Moralo/Kereiti 7	
Moralo/Kereiti 8	
Moralo/Kereiti 9	
Diphatlalatsi tsa	
Tlhahisoleseding:	
Moralo/ Kereiti	
Moralo/Kereiti 8	
Moralo/Kereiti 9	
Dithothokiso : Moralo/ Kereiti 7	
Moralo/ Kereiti 8	
Moralo/Kereiti 9	
Ditema ho tswa	
Dithutong tse ding: Moralo /Kereiti 7	
Moralo /Kereiti 8	
Moralo/Kereiti 9	
Tshwantshiso: Moralo /Kereiti 7	
Moralo/Kereiti 8	
Moralo/Kereiti 9	

<p>MORALO WA HO ITHUTA : SESOTHO SA LAPENG/HAE MOKATO 7</p> <p>NAKO E LEKANTSWENG : DIHORA 10</p> <p>DIKAHARE : THOTHOKISO</p> <p>SEHLOOHO : THOTHOKISO E KGETHIWENG.</p>			
DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO	MEHATO YA TITJHERE	MEHATO YA MOITHUTI	TEKOLO
<p>SI 1 HO MAMELA MT 2 Mamela ka mafolofolo le ka hloko bakeng sa ho fumana tlhahisoleseding e itseng le melaetsa ya sehlooho; mme a be a arabele ka tshwanelo j.k: • ho ngola ntlhanyana tse itseng tsa bohlokwa; ho kgutsufatsa; le ho etsa diqeto • nahanisisa ka mehopollo; a botsa dipotso tse hlokehang. MT 4Hlwaya le ho buisana ka tshebediso ya mawa a ho bua o sa</p> <p>SI 2 HO BUA MT 3. Bontsha bokgoni ba motheo ho mefuta e phatlalatseng ya dingolwa tse buuwang a: • bontsha hlahlamano e nepahetseng ya ditaello tse rarahaneng tsa molomo le ditlhaloso. • ntshetsa pele teko ka dipotso tse hlophisitsweng le maloko a setjhaba a sebedisa mawa a motheo,a ho</p>	<p>MOHATO 1 Titjhere o bontsha mawa a ho bua a sa sebedise puo j.k. ho shebana ka mahlo, tshebediso ya ditho tsa mmele le ho fetisa molaetsa. MOHATO 2 Titjhere o hlalosa tsa baithuti ka mefuta ya dithothokiso j.k. tsa kgale le tsa sejwalejwale le mehlala ya mefuta eo. O hlalosa le ditshiya tsa dithothokiso</p> <p>MOHATO 3 Titjhere o fa baithuti mefuta e fapaneng ya dithothokiso a ba laela ho e hlophisana ho ya ka mefuta ya tsona.</p> <p>MOHATO 4</p>	<p>MOHATO 1 Baithuti ba Mamela ka hloko le ho shebisisa titjhere ban to lekanya titjhere. MOHATO 2 Baithuti ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona mabapi le mefuta e fapaneng ya dithothokiso j.k. sekgale-kgale.</p> <p>MOHATO 3 Baithuti ba hlophisana dithothokiso ho ya ka mefuta ya tsona ba ntse ba etse hloko ditshiya tsa tsona ho ya dihlopha tsa bona. MOHATO 4 Baithuti ba etsa diphuputso ka mefuta</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tjhebo ya mahlo MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>

<p>botsana dipotso tse hlophisitsweng. MT 5. Nehelana ka puo ya molomo a sebedisa boemo bo bohola ba nepahalo le boiqapelo, a tsepamisitse maikutlo ho: • qapodiso e hlakileng le e utlwalang, kgefutso, phetoho ho lebelo la ho bua le ho phahama ha lentswe</p> <p>SI 3 HO BALA LE HO BOHA MT2 Balla hodimo kapa a bala o thotse bakeng sa maemo a fapaneng a momahanya mawa loketseng a ho bala a bopilweng dikereiting tse fatshe. MT 6. Bontsha kutlwisiso ya dingolwa/ditema, sepheo sa tsona le dikamano tsa tsona ho bophelo ba hae ka ho buisana ka poloto, mokotaba, makgabane, baphetwa le sebaka sa moo diketsahalo di etsahallang teng. M T 9 Buisana ka dintlha tsa phedisano le setso, tikoloho le bomorabe tse fumanwang kahara sengolwa a nto hlwaya matshwao a sengolwa a jereng</p> <p>SI 4 HO NGOLA MT 4. Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka kopanelo le ka boyena ho hlahisa ditema ka ho: • kgetha le ho utulla dihlooho ka dipuisano tse tebileng, a sebedisa dimmapa tsa hlalohanyo le manane. • sebedisa ditema tse rarahanang ka potlako e le malebela. • hlopha le ho hlahisa dihlooho tse loketseng ka ho sebedisa tlhahisoleseding ho tswa mehloding e meng. • hlophisa mehopollo ka ho e nyalanya ho sebediswa tatelano ho hlahisa meralo ya pele. • bontsha meralong e mengata, a etse hloko sepheo, bamamedi, tshebediso ya puo, tshakamelo, hlophiso e rarahaneng le matshwao a mmalwa a nolofetseng a setaele le ho lekola botjha ka nepo. MT6. Bala ka sepheo sa ho lokisa diphoso</p>	<p>Titjhere o neha baithuti ho etsa diphuputso ka mefuta ya dithothokiso ho batswadi/laeborari.</p> <p>MOHATO 5 Titjhere o ralla baithuti dipotso tsa ho etsa diphuputso.</p> <p>MOHATO 6 Titjhere o neha baithuti mefuta ya dithothokiso ho di bala ba nto batla ditshwantsho tse amanang le dithothokiso tseo ba di badileng ho di manamisa</p> <p>MOHATO 7 Titjhere o tataisa baithuti ho iqapela tsa bona dithothokiso</p> <p>MOHATO 8 Titjhere o laela baithuti ho fuputsa ka mefuta ya dithothokiso tse etswang seyalemoyeng.</p>	<p>ya dithothokiso ho batswadi/laeborari, ba ngola dintlha tsa bohlokwa fatshe ka ho araba dipuputso(findings)</p> <p>MOHATO 5 Baithuti ba etsa tlaleho ka diphuputso tsa bona ka molomo E.H. mosebetsi 4 LEQEP> 16</p> <p>MOHATO 6 Baithuti ba bla dithothokiso ban to araba dipotso. Baithuti ba batla ditshwantsho tse amanang le dithothokiso tseo ba di badileng ho di manamisa.</p> <p>MOHATO 7 Baithuti ba iqapela dithothokiso tsa bona, ba etse hloko tshebediso ya mekgabiso ya puo j.k. mothofatso, pebofatso le ditshiya tsa thothokiso, diratswana.</p> <p>MOHATO 8 Baithuti ba Mamela seyalemoya ba ntse ba hlokometse mefuta ya dithothokiso ba bile ba ngola fatshe kutlwisiso ya bona.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang, tsa molomo MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang, tsa molomo MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>
--	---	--	---

<p>ho moralo ka ho sebedisa tsebo ya puo maamong a itseng a loketseng kereiti eo.</p> <p>SI 5 HO NAHANA LE HO FANA MABAKA</p> <p>MT 2 Sebedisa puo ho batlisisa le ho utulla ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • botsa dipotso ka dintlha tsa lefatshe le tse ka hara kharikhulamo yohle (j.k. tshebediso ya thupa, diphehisano tsa tikoloho le tse ding) • bapisa le ho sekaseka kgetho ya hae ka ho sheba mekgwa e mengata eo a ka e sebedisang. • etsa dipatlisiso ka boyena ka hara kharikhulamo yohle. • batla le ho fumana tlhahisoleseding ho tswa mehloding e mengata (j.k. diyalemoya, <p>SI 6 SEBOPEHO SA THUSA THUTO LE TSHEBEDISO.</p> <p>MT5. Ntshetsapele temoho e hlokolosi ya puo ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlwaya moelelo o potetseng le mееlelo e mengata. • hlwaya puo ka bohla le ho ngola botjha sena ntle le sehalo se amang maikutlo. • momahanya ho hlwaya le tshebediso ya mantswe a bontshang kelohloko e phahamang ya bong, bomorabe, tikoloho, bophelo bo botle, le dintlha tse ding tsa setso. 	<p>MOHATO 9</p> <p>Titjhere o neha baithuti thothokiso ho hlwaya mekgabiso ya puo j.k. maele, tshwantshiso, poeletsamodumo, mothofatso, pebofatso jj.</p>	<p>MOHATO 9</p> <p>Baithuti ba sekaseka thothokiso ho hlwaya mekgabiso ya puo o etsa hoo a ngola fatshe.</p>	
--	--	---	--

<p>MORALO WA HO ITHUTA</p> <p>NAKO E LEKANTSWENG</p> <p>DIKAHARE</p> <p>SEHLOOHO</p>	<p>: SESOTHO SA LAPENG/HAE MOKATO 8</p> <p>: DIHORA 10</p> <p>: THOTHOKISO</p> <p>: THOTHOKISO E KGETHIWENG.</p>
--	--

DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO	MEHATO YA TITJHERE	MEHATO YA MOITHUTI	TEKOLO
<p>SI 1 HO MAMELA MT 2 Mameka ka mafolofolo le ka hloko bakeng sa ho fumana tlhahisoleseding e itseng le melaetsa ya sehlooho; mme a be a arabele ka tshwanelo j.k: • ho ngola ntlhanyana tse itseng tsa bohlokwa; ho kgutsufatsa; le ho etsa diqeto • nahanisisa ka mehopolu; a botsa dipotso tse fuputsang le mehopolu e phepetsang moo ho hlokehang. MT 4Hlwaya le ho buisana ka tshebediso ya mawa a ho bua o sa sebedise puo (j.k. ho shebana ka mahlo, tshebediso ya ditho tsa mmele ho fetisa molaetsa, sehalo sa lentswe, le kgefutso).</p>	<p>MOHATO 1 Titjhere o bontsha mawa a ho bua a sa sebedise puo j.k. ho shebana ka mahlo, tshebediso ya ditho tsa mmele le ho fetisa molaetsa.</p> <p>MOHATO 2 Titjhere o hlalose tsa baithuti ka mefuta ya dithothokiso j.k. tsa kgale le tsa sekwalekwale le mehlala ya mefuta eo. O hlalosa le ditshiya tsa dithothokiso</p> <p>MOHATO 3 Titjhere o fa baithuti mefuta e fapaneng ya dithothokiso a ba laela ho e hlophisa ho ya ka mefuta ya tsona</p>	<p>MOHATO 1 Baithuti ba Mameka ka hloko le ho shebisisa titjhere ban to lekanya titjhere.</p> <p>MOHATO 2 Baithuti ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona mabapi le mefuta e fapaneng ya dithothokiso j.k. sekgale-kgale.</p> <p>MOHATO 3 Baithuti ba hlophisa dithothokiso ho ya ka mefuta ya tsona ba ntse ba etse</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tjhebo ya mahlo MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>
<p>SI 2 HO BUA MT 3. Bontsha bokgoni ba motheo ho mefuta e phatlalatseng ya dingolwa tse buuwang a: • bontsha hlahlamano e nepahetseng ya ditaello tse rarahaneng tsa molomo le ditlhaloso. • hlalosa hore teko ya se itseng e etswa jwang • ntshetsa pele teko ka dipotso tse hlophisitsweng le maloko a setjhaba a sebedisa mawa a motheo a ho botsana dipotso tse hlophisitsweng. MT 5. Nehelana ka puo ya molomo a sebedisa boemo bo boholo ba nepahalo le boiqapelo, a tsepamisitse maikutlo ho: • qapodiso e hlakileng le e utlwahalang • kgefutso • phetoho ho lebelo la ho bua le ho phahama ha lentswe • sepheo le bamamedi • seemo le ho bua ka tshebediso ya ditho tsa mmele • mekgwa e fapaneng ya ho bua ditaba/ho etsa puo • sehalo • ditlwaelo tse fapaneng tsa phedisano le setso • disebediswa tse</p>	<p>MOHATO 4 Titjhere o neha baithuti ho etsa diphuputso ka mefuta ya dithothokiso ho batswadi/laeborari.</p>	<p>MOHATO 4 Baithuti ba etsa diphuputso ka mefuta ya dithothokiso ho batswadi/laeborari, ba ngola dintlha tsa bohlokwa fatshe ka ho araba dipuputso(findings)</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>

<p>nepahetseng tsa papiso tse jwalo ka sehlohlolo, motheo le pheteletso (ho hodisa bakeng sa ho fana ka ditlamorao tse itseng)</p>			
<p>SI 3 HO BALA LE HO BOHA MT2 Balla hodimo kapa a bala o thotse bakeng sa maemo a fapaneng a momahanya mawa a loketseng a ho bala a bopilweng dikereiting tse fatshe. MT 6. Bontsha kutlwisiso ya dingolwa/ditema, sepheo sa tsona le dikamano tsa tsona ho bophelo ba hae ka ho buisana ka poloto, mokotaba, makgabane, baphetwa le sebaka sa moo diketsahalo di etsahallang teng. M T 9 Buisana ka dintlha tsa phedisano le setso, tikoloho le bomorabe tse fumanwang kahara sengolwa a nto hlwaya matshwao a sengolwa a jereng makgabane a tsamaelanang le wona (j.k. dikahare, puo, mosebetsi wa botaki, ntlhakemo le hlahiso ya baphetwa).</p>	<p>MOHATO 5 Titjhere o rala dipotso tsa ho etsa diphuputso.</p> <p>MOHATO 6 Titjhere o neha baithuti mefuta ya dithothokiso ho dib ala ban to batla ditshwantsho tse amanang le dithothokiso tseo ba di badileng ho di manamisa.</p>	<p>MOHATO 5 baithuti ba etsa tlaleho ka diphuputso tsa bona ka molomo ba bile ba ngola fatshe.</p> <p>MOHATO 6 Baithuti ba bala dithothokiso ban to araba dipotso.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO tse ngolwang MOLEKODI titjhere DITHUSA THUTO</p>
<p>SI 4 HO NGOLA MT 4. Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka kopanelo le kaBboyena ho hlahisa ditema ka ho: • kgetha le ho utulla dihlooho ka dipuisano tse tebileng, a sebedisa dimmapa tsa hlalohanyo le manane. • sebedisa ditema tse rarahanang ka potlako e le malebela. • hlopha le ho hlahisa dihlooho tse loketseng ka ho sebedisa tlhahisoleseding ho tswa mehlooding e meng. • hlophisa mehopollo ka ho e nyalanya ho MT6. Bala ka sepheo sa ho lokisa diphoso ho moralo ka ho sebedisa tsebo ya puo maemong a itseng a loketseng kereiti eo.</p>	<p>MOHATO 7 Titjhere o tataisa baithuti ho iqapela tsa bona dithothokiso</p>	<p>MOHATO 7 Baithuti ba iqapela dithothokiso tsa bona, ba etse hloko tshebediso ya mekgabiso ya puo j.k. mothofatso, pebofatso le ditshiya tsa thothokiso, diratswana</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>

<p>SI 5 HO NAHANA LE HO FANA MABAKA MT 2 Sebedisa puo ho batlisisa le ho utulla ka ho: • botsa dipotso ka dintlha tsa lefatshe le tse ka hara kharikhulamo yohle (j.k tshebediso ya thupa, diphehisano tsa tikoloho le tse ding) • bapisa le ho sekaseka kgetho ya hae ka ho sheba mekgwa e mengata eo a ka e sebedisang. • etsa dipatlisiso ka boyena ka hara kharikhulamo yohle. • batla le ho fumana tlhahisoleseding ho tswa mehloding e mengata</p>	<p>MOHATO 8 Titjhere o laela baithuti ho fuputsa ka mefuta ya dithothokiso tse etswang seyalemoyeng.</p>	<p>MOHATO 8 Baithuti ba Mamela seyalemoya ba ntse ba hlokometse mefuta ya dithothokiso.</p>	<p>. MOKGWA WA TEKOLO tse ngolwang MOLEKODI titjhere DITHUSA THUTO</p>
<p>SI 6 SEBOPEHO SA THUSA THUTO LE TSHEBEDISO. MT5. Ntshetsapele temoho e hlokolosi ya puo ka ho: • hlwaya moelelo o potetseng le meeelo e mengata. • hlwaya puo ka bohlale le ho ngola botjha sena ntle le sehalo se amang maikutlo. • momahanya ho hlwaya le tshebediso ya mantswa a bontshang kelohloko e phahamang ya bong, bomorabe, tikoloho, bophelo bo botle, le dintlha tse ding tsa setso.</p>	<p>MOHATO 9 Titjhere o neha baithuti thothokiso ho hlwaya mekgabiso ya puo j.k. maele, tshwantshiso, poeletsamodumo, mothofatso, pebofatso jj.</p>	<p>MOHATO 9 Baithuti ba sekaseka thothokiso ho hlwaya mekgabiso ya puo o etsa hoo a ngola fatshe.</p>	

<p>MORALO WA HO ITHUTA NAKO E LEKANTSWENG DIKAHARE SEHLOOHO</p>		<p>: SESOTHO SA LAPENG/HAE : DIHORA 10 : THOTHOKISO : THOTHOKISO E KGETHIWENG.</p>	<p>MOKATO 9</p>
<p>DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO</p>	<p>MEHATO YA TITJHERE</p>	<p>MEHATO YA MOITHUTI</p>	<p>TEKOLO</p>

<p>SI 1 HO MAMELA MT 2 Mamela ka mafolofolo le ka hloko bakeng sa ho fumana tlhahisoleseding e itseng le melaetsa ya sehlooho; mme a be a arabele ka tshwanelo j.k: • ho ngola ntlhanyan tse itseng tsa bohlokwa; ho kgutsufatsa; le ho etsa diqeto • nahanisisa ka mehopolu; a botsa dipotso tse fuputsang le mehopolu e phepetsang moo ho hlokehang. MT 4Hlwaya le ho buisana ka tshebediso ya mawa a ho bua o sa sebedise puo (j.k. ho shebana ka mahlo, tshebediso ya ditho tsa mmele ho fetisa molaetsa, sehalo sa lentswe, le kgefutso).</p> <p>SI 2 HO BUA MT 3. Bontsha bokgoni ba motheo ho mefuta e phatlaletseng ya dingolwa tse buuwang a: • bontsha hlahlamano e nepahetseng ya ditaello tse rarahaneng tsa molomo le ditlhaloso. • hlalosa hore teko ya se itseng e etswa jwang • ntshetsa pele teko ka dipotso tse hlophisitsweng le maloko a setjhaba a sebedisa mawa a motheo MT 5. Nehelana ka puo ya molomo a sebedisa boemo bo boholo ba nepahalo le boiqapelo, a tsepamisitse maikutlo ho: • qapodiso e hlakileng le e utlwahalang • kgefutso • phetoho ho lebelo la ho bua le ho phahama ha lentswe • sepheo le bamamedi • seemo le ho bua ka tshebediso ya ditho tsa mmele • mekgwa e fapaneng ya ho bua ditaba/ho etsa puo • sehalo</p> <p>SI 3 HO BALA LE HO BOHA MT2 Balla hodimo kapa a bala o thotse bakeng sa maemo a fapaneng a momahanya mawa a loketseng a ho bala a bopilweng dikereiting tse fatshe. MT 6. Bontsha kutlwisiso ya dingolwa/ditema, sepheo sa</p>	<p>MOHATO 1 Titjhere o bontsha mawa a ho bua a sa sebedise puo j.k. ho shebana ka mahlo, tshebediso ya ditho tsa mmele le ho fetisa molaetsa.</p> <p>MOHATO 2 Titjhere o hlalosetsa baithuti ka mefuta ya dithothokiso j.k. tsa kgale le tsa sejwalejwale le mehlala ya mefuta eo. O hlalosa le ditshiya tsa dithothokiso</p> <p>MOHATO 3 Titjhere o fa baithuti mefuta e fapaneng ya dithothokiso a ba laela ho e hlophisa ho ya ka mefuta ya tsona.</p> <p>MOHATO 4 Titjhere o neha baithuti ho etsa diphuputso ka mefuta ya dithothokiso ho batswadi/laeborari.</p> <p>MOHATO5 Titjhere o ralla baithuti dipotso tsa ho etsa diphuputso.</p>	<p>MOHATO 1 Baithuti ba Mamela ka hloko le ho shebisisa titjhere ban to lekanya titjhere.</p> <p>MOHATO 2 Baithuti ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona mabapi le mefuta e fapaneng ya dithothokiso j.k. sekgale-kgale.</p> <p>MOHATO 3 Baithuti ba hlophisa dithothokiso ho ya ka mefuta ya tsona ba ntse ba etse hloko ditshiya tsa tsona ho ya ka dihlopha tsa bona.</p> <p>MOHATO 4 Baithuti ba etsa diphuputso ka mefuta ya dithothokiso ho batswadi/laeborari, ba ngola dintlha tsa bohlokwa fatshe ka ho araba dipuputso(findings)</p> <p>MOHATO 5 Baithuti ba etsa tlaleho ka diphuputso tsa bona ka molomo E.H. mosebetsi 4 LEQEP> 16</p> <p>MOHATO 6</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tjhebo ya mahlo MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>
--	--	--	--

<p>tsona le dikamano tsa tsona ho bophelo ba hae ka ho buisana ka poloto, mokotaba, makgabane, baphetwa le sebaka sa moo diketsahalo di etsahallang teng. M T 9 Buisana ka dintlha tsa phedisano le setso, tikoloho le bomorabe tse fumanwang kahara sengolwa a nto hlwaya matshwao a sengolwa a jereng makgabane a tsamaelanang le wona (j.k. dikahare, puo, mosebetsi wa botaki, ntlhakemo le hlahiso ya baphetwa).</p> <p>SI 4 HO NGOLA MT 4. Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka kopanelo le ka boyena ho hlahisa ditema ka ho: • kgetha le ho utulla dihlooho ka dipuisano tse tebileng, a sebedisa dimmapa tsa hlalohanyo le manane. • sebedisa ditema tse rarahanang ka potlako e le malebela. • hlopha le ho hlahisa dihlooho tse loketseng ka ho sebedisa tlhahisoleseding ho tswa mehlooding e meng. • hlophisa mehopollo ka ho e nyalanya ho sebediswa tatelano ho hlahisa meralo ya pele.</p> <p>MT6. Bala ka sepheo sa ho lokisa diphoso ho moralo ka ho sebedisa tsebo ya puo maamong a itseng a loketseng kereiti eo.</p> <p>SI 5 HO NAHANA LE HO FANA MABAKA MT 2 Sebedisa puo ho batlisisa le ho utulla ka ho: • botsa dipotso ka dintlha tsa lefatshe le tse ka hara kharikhulamo yohle (j.k tshebediso ya thupa, diphehisano tsa tikoloho le tse</p>	<p>MOHATO 6 Titjhene o neha baithuti mefuta ya dithothokiso ho di bala ba nto batla ditshwantsho tse amanang le dithothokiso tseo ba di badileng ho di manamisa</p> <p>MOHATO 7 Titjhene o tataisa baithuti ho iqapela tsa bona dithothokiso</p> <p>MOHATO 8 Titjhene o laela baithuti ho fuputsa ka mefuta ya dithothokiso tse etswang seyalemoyeng.</p>	<p>Baithuti ba bla dithothokiso ban to araba dipotso. Baithuti ba batla ditshwantsho tse amanang le dithothokiso tseo ba di badileng ho di manamisa.</p> <p>MOHATO 7 Baithuti ba iqapela dithothokiso tsa bona, ba etse hloko tshebediso ya mekgabiso ya puo j.k. mothofatso, pebofatso le ditshiya tsa thothokiso, diratswana.</p> <p>MOHATO 8 Baithuti ba Mamela seyalemoya ba ntse ba hlokometse mefuta ya dithothokiso.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang, tsa molomo MOLEKODI Titjhene DITHUSA THUTO</p>
---	--	---	---

<p>SI 6 SEBOPEHO SA THUSA THUTO LE TSHEBEDISO. MT5. Ntshetsapele temoho e hlokolosi ya puo ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlwaya moelelo o potetseng le meeelo e mengata. • hlwaya puo ka bohla le ho ngola botjha sena ntle le sehalo se amang maikutlo. • momahanya ho hlwaya le tshebediso ya mantswa a bontshang kelohloko e phahamang ya bong, bomorabe, ticoloho, bophelo bo botle, le dintlha tse ding tsa setso. 	<p>MOHATO 9 Titjhere o neha baithuti thothokiso ho hlwaya mekgabiso ya puo j.k. maele, tshwantshiso, poeletsamodumo, mothofatso, pebofatso jj.</p>	<p>MOHATO 9 Baithuti ba sekaseka thothokiso ho hlwaya mekgabiso ya puo o etsa hoo a ngola fatshe.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang, tsa molomo MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>
--	--	---	--

MORALO WA HO ITHUTA: SESOTHO PUO YA LAPENG/ HAE		KEREITI: 7	
NAKO E LEAKANTSWENG : Dihora tse 10 DIKAHARE : Dipale SEHLOOHO/ MOKOTABA : Pale e kgethilweng ho tswa ho dimakasine/dikoranta KGOKAHANYO : Tikoloho ho tswa dithutong tse ding.			
DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO		DINTLHA TSA TEKOLO	
SI 1: HO MAMELA MT 1 Mamela le ho ananela (natefelwa) ditema tse buuwang tse phephetsang; tsa boiqapelo le tse behanang leседing (j.k. dithothokiso, dithothokiso tsa ho phafa, dipale tse nang di dikgaolo tse ka bang pedi kapa tse tharo, tshwantshiso ya seyalemoya, puo e kgutshwanyane, papatso ya seyalemoya le dikganyetsano). MT 7 Hlwaya maemo a bokgabane, boahisane le setso a dingolwa tse fapaneng.		TOKISETSO YA HO BALA Titjhere o tataisa bana. MOHATO 1 Titjhere o lalela baithuti ho buisana ka mefuta ya dingolwa eo ba e tsebang. MOHATO 2 Titjhere o balla baithuti pale mme o ba laela ho ngola dintlha tsa bohlokwa bukeng tsa bona. E.H. LEQEP. 16	
		TOKISETSO YA HO BALA Baithuti ba sheba kamano pakeng tsa sehlooho le setshwantsho sa pele ho tswa dikoranteng/ Koranteng. MOHATO 1 Baithuti ka dihlopha ba buisana ka mefuta ya dingolwa eo ba e hopolang ban to tlaleha mehopolo ya bona. MOHATO 2 Baithuti ba mamela pale ba bile ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona.	
		MOKGWA WA TEKOLO Tjhebo ya mahlo(Observation) MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO MOKGWA WA HO RUTA Tsa molomo MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO	

MORALO WA HO ITHUTA

MORALO WA HO ITHUTA: SESOTHO PUO YA LAPENG/ HAE		KEREITI: 8	
NAKO E LEAKANTSWENG		: Dihora tse 10	
DIKAHARE		: Dipale	
SEHLOOHO/ MOKOTABA		: Pale e kgethilweng ho tswa ho dimakasine/dikoranta	
KGOKAHANYO		: Tikoloho tse ding tsa ho ithuta	
DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO		MEHATO YA TITJHERE	
SI 1: HO MAMELA MT 1 Mamela le ho ananela (natefelwa) ditema tse buuwang tse phephetsang; tsa boiqapelo le tse behanang leseding (j.k. dithothokiso, dithothokiso tsa ho phafa, dipale tse nang di dikgaolo tse ka bang pedi kapa tse tharo, tshwantshiso ya seyalemoya, puo e kgutshwanyane, papatso ya seyalemoya le dikganyetsano). MT 7 Hlwaya maemo a bokgabane, boahisane le setso a dingolwa tse fapaneng.		TOKISETSO YA HO BALA Titjhere o tataisa bana.	
		MOHATO 1 Titjhere o lalela baithuti ho buisana ka mefuta ya dingolwa eo ba e tsebang.	
		MOHATO 2 Titjhere o balla baithuti pale mme o ba laela ho ngola dintlha tsa bohlokwa bukeng tsa bona. E.H. LEQEP. 16	
		MEHATO YA BAIUTHUTI	
		TOKISETSO YA HO BALA Baithuti ba sheba kamano pakeng tsa sehlooho le setshwantsho sa pele ho tswa dikoranteng/ Koranteng.	
		MOHATO 1 Baithuti ka dihlopha ba buisana ka mefuta ya dingolwa eo ba e hopolang ban to tlaleha mehopolo ya bona.	
		MOHATO 2 Baithuti ba mamela pale ba bile ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona.	
		TEKOLO	
		MOKGWA WA TEKOLO Tjhebo ya mahlo(Observation) MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO	
		MOKGWA WA HO RUTA Tsa molomo MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO	

<p>SI 2 HO BUA MT 1. Buisana ka mehopollo le maikutlo ka boiqapelo le ho bolela ka boitshepi bo boholo le ka thuso e fokoditsweng, a sebedisa mefuta e kgethilweng ya dingolwa tse buuwang (j.k. ditshwantshiso, bonketsisane le dipina). MT 4. Bontsha bokgoni bo phatlaletseng ba ho phedisana ka ho ikakgela ka setotswana ho ditherisano, dipuisano, dikganyetsano le diphuputso tsa sehlopha/mokgopi mme ha a ntse a etsa jwalo a: MT 5. Nehelana ka puo ya molomo a sebedisa boemo bo boholo ba nepahalo le boiqapelo, a tsepamisitse maikutlo ho: • qapodiso e hlakileng le e utlwahalang • kgefutso • phetoho ho lebelo la ho bua le ho phahama ha lentswe le ho hlalosa matshwao a nang le seabo ho katleho ya hae ya ho buisana/fetisa molaetsa ka puisano</p> <p>SI 3 HO BALA LE HO BOHA MT1. Moithuti o tla bala ka boithaopo, a balla boithabiso le ho fumana tlhahisoleseding ho phatlalla le ditema tse fapaneng tseo a ithutileng tsona, a hlalosa ho ntsha maikutlo ha hae ebile a hlalosa mefuta ya dingolwa eo a e ratang a nto kgothaletsa ba bang ho bala dingolwa tseo. MT 2. Balla hodimo kapa a bala o thotse bakeng sa maemo a fapaneng a momahanya mawa aloketseng a ho bala a bopilweng dikereiting tse fatshe. MT 4. Bontsha kutlwisiso ya dingolwa tsa tlhahisoleseding ka ho:</p>	<p>MOHATO 3 Titjhere o laela baithuti ho sebedisa laeborari ya ka phaposing ho fuputsa ka mokotaba wa pale e badilweng, ba etsa hoo ka tataiso ya titjhere.</p> <p>MOHATO 4 Titjhere o laela baithuti ho etsa tlaleho ya molomo ka bonngwe ka seo ba se fupuditseng.</p> <p>MOHATO 5 Titjhere o laela baithuti ho bala ka boithaopo le boithabiso. O ikgethela sengolwa seo a se ratang laeboraring e ka phaposing. E.H. LEQEP. 8, 16</p>	<p>MOHATO 3 Baithuti ba etsa diphuputso malebana le mokotaba wa pale e badilweng.</p> <p>MOHATO 4 Baithuti ba tlaleha diphuputso tsa bona ba ntse ba etse hloko matshwao a ho bala j.k. sehalo, kgefutso j.j.</p> <p>MOHATO 5 Baithuti ba kgetha sengolwa seo ba se ratang ho se bala. Baithuti ba tlaleha ka seo ba se badileng ka ho ngola seratswana.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tjhebo ya mahlo MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tsa molomo, tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>
---	--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • hlwaya mohopolo wa sehlooho le ho hlalosa mokgwa oo dintlha di tshehetsang mohopolo oo wa sehlooho. • fatisisa mohopolo ka dipotso moo ho hlokahalang. • etsa kahlolo le ho nka diqeto ka mohopolo a itshetlehile hodima bopaki. • Hlwaya le ho hlalosa ntlhakemo tse fapaneng. <p>MT 5. Hlalosa mokgwa oo karolo tsa sehlooho le ho hlophiswa ha mefuta e fapaneng ya dingolwa ho bang le seabo ka teng ho mokgwa oo</p> <p>MT 6. Bontsha kutlwisiso ya dingolwa/ditema, sepheo sa tsona le dikamano tsa tsona ho bophelo ba hae ka ho buisana ka poloto, mokotaba, makgabane, baphetwa le sebaka sa moo diketsahalo di etsahallang teng.</p> <p>MT 8. Ntsha maikutlo ka tshekatsheko dingolweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • buisana ka ntlhakemo ya mongodi • buisana ka molaetsa o patehileng sengolweng le tshekamelo le leeme • buisana ka kamoo maemo a sengolwa a tshwaetsang molaetsa. • hlwaya se siilweng/se sa kenngwang dingolweng le ho hlalosa mabaka a seo. • botsa hore nao dumellana le molaetsa o ka hara sengolwa na. <p>SI 4 HO NGOLA MT 1. Ngola mefuta e fapaneng ya ditema tsa kgopolelo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bontsha kgopolelo, mehopolo le maikutlo ka yena le ka ba bang. • utulla tshebediso ya puo ya ho bopa, ho sekaseka ka hloko le ya ho bapala ka tshebediso ya meqoqo e phetang taba le e hlalosing, puisano, dithothokiso, dipina le mangolo. <p>MT 3 Bontsha bokgoni ba motheo ho</p>	<p>MOHATO 6 Titjhene o hlalose baithuti ka ditshiya tsa pale j.k. poloto, mokotaba, makgabane, baphetwa le sebaka se moo diketsahalo di etsahallang teng.</p>	<p>MOHATO 6 Baithuti ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang(seratswana)</p> <p>MOLEKODI Titjhene DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhene DITHUSA THUTO</p>
--	---	---	--

<p>matshwao a fapaneng a ho ngola a dumellanang le mofuta wa tema (j.k. ho tsebisa baphetwa, ho theha sebaka moo diketsahalo di etsahallang teng le ho hlahisa tema ho meqoqo ya phetelo, a sebedisa le papiso e bonolo thothokisong.</p> <p>MT4. Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka thuso le kopanelo ho hlahisa ditema ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kgetha le ho utulla dihlooho ka dipuisano tse tebileng, sebedisa dimmapa tsa hlalohanyo le manane. <p>SI 5 HO NAHANA LE HO FANA KA MABAKA</p> <p>MT 1. Sebedisa puo bakeng sa ho nahana le ho fana ka mabaka ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebedisa bokgoni ba ho nahana le ho fana ka mabaka maemong a fapaneng ho kgabahanya le kharikhulamong yohle. • buisana le ho hlalosa lehlakore leo mongodi a shebang ditaba ka lona le sebaka seo a shebang ditaba a le hona teng mefuteng e fapaneng ya dingolwa. • hlalosa le ho buisana ka sesosa le ditlamorao (j.k. 'hobaneng ha sena e le sesosa sa...?') 	<p>MOHATO 7 Titjhere o laela baithuti ho qapa dipale tsa bona ka bonngwe ba be ba di ngole dibukeng tsa bona. E.H. LEQEP. 16 mosebetsi wa 5.</p>	<p>MOHATO 7 Baithuti ba iqapela dipale tsa bona ba bile ba di ngola dibukeng tsa bona, ba be ba manamise ditshwantsho tse amanang le dipale tsa bona.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere, baithuti ho tshwayana moralo wa pele(1st draft) DITHUSA THUTO</p>
--	---	--	---

<p>kgabahanyang le kharikhulamo). MT 2Sebedisa puo ho batlisisa le ho utulla ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • botsa dipotso ka dintlha tsa lefatshe le tse ka hara kharikhulamo yohle (j.k tshebediso ya thupa, diphehisano tsa tikoloho le tse ding) • bapisa le ho sekaseka kgetho ya hae ka ho sheba mekgwa e mengata eo a ka e sebedisang. • etsa dipatlisiso ka boyena ka hara kharikhulamo yohle. • batla le ho fumana tlhahisoleseding ho tswa mehloding e mengata (j.k. diyalemoya, internete, dingolwa tse ngotsweng tsa mefuta, dilaaborari le tse ding). • ntlafatsa le ho matlafatsa tshebediso ya mawa le ditlwaelo tse nepahetseng ha a kopitsa tlhahisoleseding ho tswa mehloding (j.k. direkoto, mongodi, dihlooho, mohla, baphatlalatsi, dinomoro tsa maqephe, website le tse ding). • sebetsa ka diporojeke tse rarahaneng ka hara Ditikoloho tse ding tsa ho Ithuta mme a hlahise sehlahiswa se tlamahantsweng. <p>SEBOPEHO SA THUTAPUO LE TSHEBEDISO MT 1. Sebetsa ka mantswe ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebedisa mawa a mefuta e fapaneng ho peleta mantswe a sa tlwaelehang; • sebedisa bukantswe le bukantswe ya mahlalosongwe le malatodi ka katleho bakeng sa dipatlisiso tsa tlotlontswa le mopeleto; • sebedisa dikgutsufatso tse 	<p>MOHATO 8 Titjhere o ruta baithuti ditshiya tsa phehisano(debate) . O ba laela ho ikgethela sehlooho dipaleng tseo ba ingoletseng tsona ho se sebedisa ho phehisano ya bona.</p>	<p>MOHATO 8 Baithuti ba kgetha sehlooho ba ntano kgetha baithuti ba tla ba emela pheisanong.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>
--	--	--	---

tlwaelehleng le mantswe a bopilweng ka ditlhaku tse qalang mabitso a itseng ka nep; • sebedisa dihlongwapele le dihlongwanthao ho bontsha moelelo o itseng; • hlalosa ka moo dipuo di adimang mantswe dipuong tse ding, le ka moo mantswe a matjha a boptjwang ka teng.

MT 2. Sebetsa ka dipolelo ka ho:

- hlwaya le ho sebedisa mabitso, maetsi, mathusi, makgethi, maemedi, mahokedi, makopanyi, malahlelwa, makalo, leetsisamodumo, lebadi.
- hlwaya le ho sebedisa mefuta ya dipolelwana ka nepo le ka tshwanelo (j.k. Kaha o ne a se a siilwe ke nako, o ile a lokela ke ho robala moo).
- hlwaya le ho sebedisa dipolelwanakgethi le maamanyi (batho ba dutseng fatshe ba thabile).

MOHATO 9

Titjhere o ruta baithuti mefuta ya kgethi

MOHATO 9

Baithuti ba fuwa mosebetsi ka mefuta ya kgethi eo ba e rutilweng dipaleng tse ka hodimo.

MOKGWA WA TEKOLO

Tse ngolwang

MOLEKODI

Titjhere

DITHUSA THUTO

Memorandamo

Dipotso

--	--	--	--

<p>ditshwantshiso, bonketsisane le dipina).</p> <p>MT 4. Bontsha bokgoni bo phatlaletseng ba ho phedisana ka ho ikakgela ka setotswana ho ditherisano, dipuisano, dikganyetsano le diphuputso tsa sehlopha/mokgopi mme ha a ntse a etsa jwalo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebetsana le dintlha tsa bohlokwa (j.k. dintlha tsa phedisano le bomorabe tse tsamaelanang le ditokelo tsa tikoloho le botho). • botsa dipotso tse lokelang <p>MT 5. Nehelana ka puo ya molomo a sebedisa boemo bo boholo ba nepahalo le boiqapelo, a tsepamisitse maikutlo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qapodiso e hlakileng le e utlwahalang <p>MT 6. Hlwaya le ho hlalosa matshwao a nang le seabo ho katleho ya hae ya ho buisana/fetisa molaetsa ka puisano</p> <p>SI 3 HO BALA LE HO BOHA</p> <p>MT1. Moithuti o tla bala ka boithaopo, a balla boithabiso le ho fumana tlhahisoleseding ho phatlalla le ditema tse fapaneng tseo a ithutileng tsona, a hlalosa ho ntsha maikutlo ha hae ebile a hlalosa mefuta ya hodimo kapa a bala o thotse bakeng sa maemo a fapaneng a momahanya mawa a</p> <p>MT 4. Bontsha kutlwisiso ya dingolwa tsa tlhahisoleseding ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlwaya mohopolo wa sehlooho le ho 	<p>Titjhere o laela baithuti ho etsa tlaleho ya molomo ka bonngwe ka seo ba se fupuditseng.</p> <p>MOHATO 5 Titjhere o neha bana ditshwantsho ho bapisa le ho kgetha tseo ba ka kgonang ho iqapela dipale tsa bona, ba sebedisa ditshwantsho tse. E.H. LEQEP. 16 mosebetsi wa 5.</p>	<p>MOHATO 4 Baithuti ba tlaleha diphuputso tsa bona ba ntse ba etse hloko matshwao a ho bala j.k. sehalo, kgefutso j.j.</p> <p>MOHATO 5 Baithuti ba kgetha sengolwa seo ba se ratang ho se bala. Baithuti ba tlaleha ka seo ba se badileng ka ho ngola seratswana.</p> <p>MOHATO 6 Baithuti ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Tsa molomo, tse ngolwang</p> <p>MOLEKODI Titjhere</p> <p>DITHUSA THUTO</p>
---	---	---	---

<p>SI 4 HO NGOLA</p> <p>MT 1. Ngola mefuta e fapaneng ya ditema tsa kgopolelo ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bontsha kgopolelo, mehopolo le maikutlo ka yena le ka ba bang. • utulla tshebediso ya puo ya ho bopa, ho sekaseka ka hloko le ya ho bapala ka tshebediso ya meqoqo e phetang taba le e hlalolang, puisano, dithothokiso, dipina le mangolo. <p>MT 3 Bontsha bokgoni ba motheo ho matshwao a fapaneng a ho ngola a dumellanang le mofuta wa tema (j.k. ho tsebisa baphetwa, ho theha sebaka</p> <p>MT4. Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka thuso le kopanelo ho hlahisa ditema ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kgetha le ho utulla dihlooho ka dipuisano tse tebileng, sebedisa dimmapa tsa lekola botjha ka nepo. <p>SI 5 HO NAHANA LE HO FANA KA MABAKA</p> <p>MT 1. Sebedisa puo bakeng sa ho nahana le ho fana ka mabaka ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebedisa bokgoni ba ho nahana le ho fana ka mabaka maemong a fapaneng ho kgabahanya le kharikhulamong yohle. • hlalosa le ho buisana ka sesosa le ditlamorao (j.k. 'hobaneng ha sena e le sesosa 	<p>MOHATO 5 Titjhere o laela baithuti ho bala ka boithaopo le boithabiso. O ikgethela sengolwa seo a se ratang laeboraring e ka phaposing. E.H. LEQEP. 8, 16</p> <p>MOHATO 6 Titjhere o hlalosetsa baithuti ka ditshiya tsa pale j.k. poloto, mokotaba, makgabane, baphetwa le sebaka se moo diketsahalo di etsahallang teng.</p> <p>MOHATO 7</p>	<p>MOHATO 7</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO</p>
--	--	------------------------	--------------------------------

<p>sa...?’)</p> <ul style="list-style-type: none"> • nehelana ka ngangisano e hanyetsang mme a fana ka mabaka (j.k. ke hanana le sena <p>MT 2 Sebedisa puo ho batlisisa le ho utulla ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • botsa dipotso ka dintlha tsa lefatshe le tse ka hara kharikhulamo yohle (j.k <p>SEBOPEHO SA THUTAPUO LE TSHEBEDISO</p> <p>MT 1. Sebetsa ka mantse ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebedisa mawa a mefuta e fapaneng ho peleta mantse a sa tlwaelehang; • sebedisa bukantswe le bukantswe ya mahlalosongwe le malatodi ka katleho bakeng sa dipatlisiso tsa tlotlontse le mopeleto; • sebedisa dikgutsufatso tse tlwaelehleng le mantse a bopilweng ka ditlhaku tse qalang mabitso a itseng ka nepo; <p>MT 2. Sebetsa ka dipolelo ka ho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlwaya le ho sebedisa mabitso, maetsi, mathusi, makgethi, maemedi, mahokedi, makopanyi, malahlelwa, makalo, leetsisamodumo, lebadi. 	<p>Titjhere o laela baithuti ho qapa dipale tsa bona ka bonngwe ba be ba di ngole dibukeng tsa bona.</p> <p>MOHATO 8</p> <p>Titjhere o ruta baithuti ditshiya tsa phehisano(debate) . O ba laela ho ikgethela sehlooho dipaleng tseo ba ingoletseng tsona ho se sebedisa ho phehisano ya bona.</p> <p>MOHATO 9</p> <p>Titjhere o ruta baithuti mefuta ya kgethi</p>	<p>Baithuti ba iqapela dipale tsa bona ba bile ba di ngola dibukeng tsa bona, ba be ba manamise ditshwantsho tse amanang le dipale tsa bona.</p> <p>MOHATO 8</p> <p>Baithuti ba kgetha sehlooho ba ntano kgetha baithuti ba tla ba emela pheisanong.</p> <p>MOHATO 9</p> <p>Baithuti ba fuwa mosebetsi ka mefuta ya kgeti eo ba e rutilweng dipaleng tse ka hodimo.</p>	<p>Tse ngolwang(seratswana)</p> <p>MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tse ngolwang MOLEKODI Titjhere DITHUSA THUTO</p>
---	---	---	---

MORALO WA HO ITHUTA

MORALO WA HO ITHUTA: SESOTHO PUO YA LAPENG/HAE SEHLOPHA: 7

NAKO E LEKANTSWENG: Dihora tse 10

DIKAHARE :DITEMA HO TSWA DITHUTONG TSE DING

SEHLOOHO :BALWANEDI BA TOKOLOHO

KGOKAHANYO : MAHLALE A PHEDISANO LE TSA BONONO LE BOTJHABA

DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO	MEHATO YA TITJHERE	MEHATO YA MOITHUTI	DINTLHA TSA TEKOLO
<p>SI 1: HO MAMELA MT 2. Mamele mme a arabe ka tshwanelo MT 3 Elellwa ka moo ditema tse tlwaeleileng tse buuwang mme a hlalosa matshwao a itseng a bohlokwa (jk tsa bolepi, tshupiso ya tsela, metlae le dipina) MT 7 Hlwaya maemo a bokgabane, boahisane le setso a dingolwa tse kgethilweng. SI 2: HO BUA MT 2 Buisana ka mehopolo dintlha le maikutlo ka ho hlaka le ka ho nepahala ho itseng le ho tshwarahana ha ditaba (jk. Ditherisano le dipuisano tse kgetshwanyane). MT 3 Bontsha bokgoni ba motheo ho mefuta e kgethilweng ho dingolwa tse buuwang. MT 5 Nehelana ka puo ya molomo a sebedisa boemo bo itseng ba nepahalo le boiqapelo, a tsepamesitse maikutlo ho:Qapodiso e hlakileng le e</p>	<p>MOHATO WA 1 Titjhere o hlahloba baithuti tsebo eo ba nang le yona mabapi le demokerasi ka ho ba botsa dipotso. MOHATO WA 2 Titjhere o bala pale ka emong wa balwanedi ba tokoloho. MOHATO WA 3 Titjhere o botsa baithuti dipotso ho hlahloba mamelo ya bona MOHATO WA 4 Titjhere o neha baithuti sehloho a ntano ba arola ka dihlopha a ba laela ho arolelana maikutlo ka sehloho.</p>	<p>MOHATO WA 1 Baithuti ba araba dipotso tse malebana le demokerasi, tokoloho, balwanedi ba tokoloho le mokgwa wa ho tsamaisa dikgetho. MOHATO WA 2 Baithuti ba mamele ka hloko ba ntano ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona. MOHATO WA 3 Baithuti ba araba dipotso ka tshwanelo MOHATO WA 4 Baithuti ba arolelana maikutlo ka sehloho ba boele ba phete pale hape.</p>	<p>MOKGWA WA TEKOLO Dikarabo tsa molomo. MOKGWA WA TEKOLO Titjhere DITHUSA –TEKOLO Memorandamo MOKGWA YA TEKOLO Tsa molomo Ho ngola MOKGWA WA TEKOLO Titjhere DITHUSA TEKOLO Memorandamo MOKGWA WA TEKOLO Arolelana maikutlo Tsa molomo MOKGWA WA TEKOLO Titjhere Sehlopha DITHUSA TEKOLO Ruburiki Sekala a tekolo</p>

<p>utlwahalang MT 6 Elellwa le ho hlahisa katleho ya hae ya ho buisana/fetisa molaetsa ka puisano</p>			
<p>SI 4: HO NGOLA MT 2 Hlahisa mefuta e kgethilweng ya ditema tsa dintlha tse ngotsweng le tse sebedisang motlanyo le ditshwantsho bakeng sa mabaka a mangata ka tshebediso ya pehelo ya dipaki, diposetare, papatso, ho bala buka botjha hape, dirisepe le ditaello tsa papadi e itseng. MT 4 Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka thuso le kopanelo ho hlahisa ditema ka ho kgetha le ho utulla dihlooho ka dipuisano tse tebileng, sebedisa dimmapa tsa hlalohanyo le manane.</p> <p>SI 5: HO NAHANA LE HO FANA KA MABAKA MT 1 Sebedisa puo bakeng sa ho nahana le ho fana ka mabaka MT 2 Sebedisa puo ho batlisisa le ho utulla. MT 3 Sebetsana tlhahisoleseding. MT 4 Nahana ka boiqapelo</p>	<p>MOHATO WA 5 Titjhene o neha baithuti ho kenyeletsa mantswe seratswaneng. MOHATO 6 Titjhene o neha bana matshwao ka ho ya ka ho beha dintlha tsa bona.</p> <p>MOHATO WA 8 Titjhene o etsa moralo wa pampiri tshebetso(Worksheet) e tla tlatswa ke baithuti. MOHATO WA 9 Titjhene o etsa bana dipotso (questinaire) bakeng sa ho ya etsa dipatlisiso ka tsela ya ho ya buisana le batho ba bahlano ba sebetsang mesebetsi e fapaneng.</p> <p>MOHATO WA 10 Titjhene o laela baithuti ho hlwaya mantswe a matjha le a sa tlwaelehang ba ntano fumana</p>	<p>MOHATO WA 5 Baithuti ba kanyeletsa matshwao a ho bala seratswaneng</p> <p>MOHATO WA 6 Baithuti ba arolelana puo ka molomo ka bonngwe. MOHATO WA 7 Moithuti ka mong o fuwa sebaka sa ho bala mme a balla hodimo Baithuti ba fuwa monyetla wa ho hlahisa maikutlo ka seo ba neng ba se bala.</p> <p>MOHATO WA 8 Ka dihlopha baithuti ba tlatsa pampirtshebetso hoye ka dinako tsa diketsahalo jwalo ka letsasti la tswalo la molwanedi wa tokoloho, sebaka seo a hlahetseng ho sona, sekolo,jj. MOHATO WA 8b Baithuti ba bala buka botjha hape(book review) mohlala lebitso la buka , mongodi, mophatlalatsi, letsatsi la phatlalatsi le dikarolo tsa buka tse ka hare le manane a tshupiso (Glosary) MOHATO WA 9 Bana ba hlahisa ka ho ngola seo ba se fumaneng ha ba ne ba fuputsa. Bana fana ka tlaleho ya molomo e mabapi le seo ba se fumaneng ha ba fuputsa.</p>	<p>MESEBETSI Tsa molomo Ngola</p> <p>MoKGWA WA TEKOLO Titjhene</p> <p>DITHUSA TEKOLO Memorandum</p> <p>MESEBETSI Tsa molomo</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO Tijhere</p> <p>DIITHUSA TEKOLO Tjhebo ya mahlo</p>

<p>SI 6: SEBOPEHO SA THUTAPUO LE TSHEBEDISO</p> <p>MT 1 Sebetsa ka mantswa MT 2 Sebetsa ka dipolelo MT 3 Sebetsa ka ditema MT 4 Ntshetsa pele ya temoho ya tshebediso le setaele MT 5 Ntshetsopele ya temoho e hlokolosi ya puo.</p>	<p>moelelo wa mantswa bukantsweng. MOHATO WA 11 Titjhere o ruta baithuti mokgwa wa ho etsa posetare ba be kgomaretse mabitso a ditho tsa se posetareng jwalo ka kgomo, ba be ba a sebedise polelong.</p>	<p>MOHATO WA 10 Baithuti ba sebedisa mantswa dipolelong.</p> <p>MOHATO WA 11 Ka dihlopha baithuti ba bokella ditho tsohle tse tla hlokeha ha ba etsa posetare jwalo ka ditshwantsho le mantswa ao ba tla a sebedisa dipolelong, mohlala makgethi, mabitso mahokedi jj.</p>	
---	---	--	--

MORALO WA HO ITHUTA

<p>MORALO WA HO ITHUTA: SESOTHO PUO YA LAPENG/HAE KEREITI: 8</p>	
<p>NAKO E LEKANTSWENG: Dihora tse 10</p>	
<p>DIKAHARE</p>	<p>:DITEMA HO TSWA DITHUTONG TSE DING</p>
<p>SEHLOOHO</p>	<p>:BALWANEDI BA TOKOLOHO</p>
<p>KGOKAHANYO</p>	<p>: MAHLALE A PHEDISANO LE TSA BONONO LE BOTJHABA</p>

DIPHETHO TSA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO	DIKGATO TSA TITJHERE TSA HO RUTA	DIKGATO TSA HO ITHUTA TSA MOITHUTI	DINTLHA TSA TEKOLO
<p>SI 1: HO MAMELA MT 2 Mamela ka mafolofolo le ka hloko bakeng sa ho fumana tlhaisoeding le itseng le melaetsa ya sehlooho a arabele ka tshwanelo.</p> <p>MT 3 Utlwaisisa ka moo ditema tse tlwaeleling tse buuwang di hlphisitsweng ka teng mme a hlalosa matshwao a itseng a bohlokwa jwalo ka palekgutshwe, dithothokiso jj.</p> <p>MT 7 Hlwaya maemo a bokgabane, boahisane le setso a dingolwa tse fapaneng.</p>	<p>MOHATO WA 1 Titjhere o letsetsa bana sealemoya /DVD/ tape recorder e bapalang tse mabapi le tsa Bophelo bo Botle. Titjhere o ruta bana tsela ya ho ngola dintlha dibukeng ha antes a ruta.</p> <p>MOHATO WA 2 Titjhere o neha bana dipotso(questionnaire) tse mabapi le tsa bophelo bo botle.</p>	<p>MOHATO WA 1</p> <p>Baithuti ba mametse ka hloko ba bile ba ntse ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona.</p> <p>MOHATO WA 2 Baithuti ba araba dipotso</p>	<p>MESEBETSI</p> <p>Dikarabo tsa molomo. Ngola MOKGWA WA TEKOLO Titjhere</p> <p>MESEBETSI Ho ngola MOKGWA WA TEKOLO Titjhere DITHUSA TEKOLO Dipotso(questionnaire)</p>
<p>SI 2: HO BUA MT 2 Buisana ka mehopollo,dintlha le maikutlo ka ho hlaka, ho nepahala le ho tshwarahana ha ditaba ho phahameng dihloohong tse qholotsang maikutlo a sebedisa mefuta ya ditema/dingolwa tse buuwang tsa dintlha tseo e leng tsa nnete(jk ditherisano le dikganyetsano)</p> <p>MT 3 Bontsha bokgoni ba motheo ho mefuta e phatlaletseng ya dingolwa tse buuwang.</p> <p>MT 5</p>	<p>MOHATO WA 3</p> <p>Titjhere o ruta baithuti tsela e nepahetseng ya ho etsa kganyetsano tsa dihlopha (debate)</p> <p>MOHATO WA 4 Titjhere o kgethela bana sehlooho seo ba tla hanyetsana (debate) ka sona.</p>	<p>MHATO WA 3</p> <p>Baithuti ba mamela ka hloko ba ntse ba ngola dintlha tsa bohlokwa dibukeng tsa bona</p> <p>MOHATO WA 4 Baithuti ba itokisetse ba bile ba etsa diphuputso ka sehlooho seo ba se se fuweng ke titjhere.</p>	<p>MESEBETSI</p> <p>Tsa molomo Ngola</p> <p>MESEBETSI</p> <p>Tsa molomo</p>

<p>Nehelana ka puo ya molomo a sebedisa boemo bo boholo ba nepahalo le boiqapelo, a tsepamisitse maikutlo:- - Qapodiso e hlakileng le e utlwahalang, kgefutso, phetoho ho lebelo la ho buwa le ho ha lentswe, sepheo le bamamedi, sehalo jj.</p> <p>MT 6 Hlwaya le ho hlalosa matshwao a nang le seabo le katleho ya hae ya ho buisana/ fetisa molaetsa ka puisano.</p>		<p>Baithuti ba etsa kganyetsano ya dihlopha(debate)</p>	<p>MOKGWA</p> <p>Tijhere</p> <p>DIITHUSA TEKOLO</p> <p>Ruburiki</p>
<p>SI 3: HO BALA LE HO BOHA</p> <p>MT 1 Moithuti o tla bala ka boithaopo, a balla boithabiso,le ho fumana tlhahisoleseding, ho phatlalla le ditema tse fapaneng tseo a ithutileng tsona a hlalosa ho ntsha maikutlo a hae ebile a hlalosa mefuta ya dingolwa eo a e ratang a nto kgothaletsa ba bang ho bala dingolwa tseo.</p> <p>MT 2 Balla hodimo kapa thotse bakeng sa maemo a fapaneng a momahanya mawa a loketseng a ho bala a bopilweng dikereiting tse fatshe.</p> <p>MT 3 Buisana ka sepheo, bamamedi le maemo a teng/sengolwa</p> <p>MT 4 Bontsha kutlwaisiso ya dingolwa tsa tlhaisoleseding ka ho hlwaya mohopolo wa</p>	<p>MOHATO WA 5</p> <p>Titjhere o laela bana ho bala tema e malebana le tsa bophelo bo bottle</p> <p>MOHATO 6a</p>	<p>MOHATO WA 5</p> <p>Baithuti ba bala tema e malebana le tsa bophelo</p> <p>MOHATO WA 6</p>	<p>MESEBETSI</p> <p>Bala a thotse</p>

<p>sehlooho le ho hlalosa mokgwa oo dintlha di tshehetsang mohopolo wa sehlooho.</p> <p>MT 7 Sekaseka/ manolla mawa a sebediswang ho bopa ditlamorao tse itseng ho dingolwa tse bonwang, tse ngotsweng le tse haswang ha ngata tse jwalo ka katleho ya mekgwa e bonolo ya bongodi le tshebediso ya puo.</p> <p>MT 8 Ntsha maikutlo ka tshekatsheko dingolweng:- -uisana ka ntlhakemo ya mongodi,molaetsa o patehileng sengolweng le tshekamelo le leeme le ho botsa hore na o dumellana le molaetsa o ka hara sengolwa.</p> <p>MT 9 Buisana ka dintlha tse phedisano, tikoloho le bomorabe tse fumanwang ka hara sengolwa a nto hlwaya matshwao a sengolwa a jereng makgabane a tsamalanang le ona(jk dikahare, puo, mosebetsi wa botaki, ntlhakemo le tlhahiso ya baphetwa).</p> <p>MT 10 Bontsha le ho buisana ka bokhoni Ba hae jwalo ka mmadi.</p>	<p>Titjhere o botsa baithuti mabapi le seo ba se badileng, mohlala, fana ka mookotaba wa temana kapa seratswana</p> <p>MHATO WA 6b</p> <p>Titjhere o etsa moralo wa pampiritshebetso e bontshang maikutlo a baithuti ka ho hanana kapa ho dumellana le sehlooho le ho fana ka mabaka</p>	<p>Baithuti ba araba dipotso tse pampiritshebetsona ba bile ba fana ka mabaka moo ho hlokehang</p>	<p>MESEBETSI</p> <p>Ngola</p> <p>MOKGWA WA TEKOLO</p> <p>Titjhere DITHUSA</p> <p>TEKOLO Pampiritshebetso (worksheet)</p>
<p>SI 4: HO NGOLA MT 2 Hlahisa mefuta e phatlaletseng ya ditema tse ngotsweng le tse sebedisang motlanyo le</p>	<p>Titjhere o bontsha bana ditsela tsa ho etsa dimmapa tsa hlalohanyo(mindmap) ka di puisano(brainstorming)</p>	<p>Baithuti ba fuwa sehlooho seo ba tla etsa diphuputso ka tsa bophelo bo bottle ka ho ngola le ka ho fana ka tlaleho ya</p>	<p>MEKGWA YA TEKOLO</p>

<p>ditshwantsho bakeng sa mabaka amangata a sebedisa mefuta ya matshwao a bonwang le a moralo moo ho lokelang ka tshebediso ya diketsahalo tse phethwang, diraporoto tse diporojeke tsa dipatlisisi, diphamfolete, diposetara, le ho bala buka botjha hape.</p> <p>MT 4 Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka kopanelo le ka boyena ho hlahisa ditema ka ho kgetha le utulla dihlooho ka dipuisano tse tebileng, a sebedisa dimmapa tsa hlalohanyo le manane.</p>	<p>MOHATO WA 8 Titjhere o ruta baithuti ho etsa posetara, ho e sekaseka ka kopanelo le ho e hlalosa.</p> <p>MOHATO WA 9 Tijhere o ruta bana tsela ya lengolo la se mmuso</p>	<p>molomo.</p> <p>MOHATO WA 8 Baithuti ba etsa posetara ka kopanelo, ba ya e sekaseka ba be ba e hlalose.</p> <p>MOHATO WA 9 Baithuti ba ngola lengolo la se mmuso</p>	<p>Ngola Tlaleho ya molomo MOLEKODI</p> <p>Titjhere DITHUSA TEKOLO</p> <p>Ruburiki</p> <p>DITHUSA TEKOLO</p> <p>Ruburiki</p>
<p>SI 5: HO NAHANA LE HO FANA KA MABAKA</p> <p>MT 1 Sebedisa puo bakeng sa ho nahana le ho fana ka mabaka</p> <p>MT 2 Sebedisa puo ho batlisisa le ho utulla.</p> <p>MT 3 Sebetsana le tlhahisoleseding.</p> <p>MT 4 Nahana ka boiqapelo</p>	<p>MOHATO WA 10</p> <p>Titjhere o ruta bana papadi ya puo (Language game) tse malebana le tsa bophelo bo botle e.g. ho tsuba ke ntho e ntle, jwala bo loketse banana.</p>	<p>MOHATO WA 10</p> <p>Baithuti ba araba dipolelo tse tswang ho baithuti ba bang ka ho ngangisana mme ba fane ka dipolelo tse ding ho tswellisa ngangisano pele.</p>	<p>MEKGWA YA TEKOLO Puo ya molomo(oral presentation)</p> <p>MOLEKODI</p> <p>Titjhere</p> <p>Motswalle DITHUSA TEKOLO Ruburiki</p>
<p>SI 6: SEBOPEHO SA THUTAPUO LE TSHEBEDISO</p>	<p>MOHATO WA 10</p> <p>Titjhere o fa baithuti temana ho e bala a bile a</p>	<p>MOHATO WA 10</p> <p>Baithuti ba bala temana ba ntse ba</p>	<p>MEKGWA YA TEKOLO</p>

<p>MT 1 Sebetsa ka mantswa</p> <p>MT 2 Sebetsa ka dipolelo</p> <p>MT 3 Sebetsa ka ditema</p> <p>MT 4 Ntshetsa pele temoho ya tshebediso le setaele</p> <p>MT 5 Ntshetsopele temoho e hlokolosi ya puo.</p>	<p>ba laela ho hlwaya kapa ho hlokomela mantswa a matjha le a sa tlwaelehang ka ho ngola bukeng.</p> <p>MOHATO WA 11 Titjhere o laela baithuti ho sheba mantswa a sa tlwaelehang kapa a matjha bukantsweng ba be ba a sebedise dipolelong.</p>	<p>hlwaya le ho hlokomela ka ho ngola bukeng mantswa a matjha a sa tlwaelehang.</p> <p>MOHATO WA 11 Ka dihlopha baithuti ba sheba mantswa a sa tlwaelehang kapa a matjha bukantsweng mme ba a sebedise dipolelong ka ho nepahala le ka kutwlliso e tebileng. Ba hlophisa mantswa ao ho ya ka ditho/dikarolo tsa puo.</p>	<p>Puo ya molomo Ngola</p> <p>MEKGW YA TEKOLO</p> <p>Ho Ngola</p> <p>MOLEKODI Titjhere Motswalle</p> <p>DITHUSA TEKOLO</p> <p>Ruburiki</p>
<p>DISEBEDISWA Dibuka, Masedinyana, TV, DVD makasini, bukantswe,</p> <p>MONYETLA O EKEDITSWENG</p>			

BOITEKOLO			
------------------	--	--	--

MORALO WA HO ITHUTA

THUTO : SESOTHO PUO YA LAPENG NAKO E LEKANTSWENG: Dihora 10 MOKOTABA: DITEMA HO TSWA DITHUTONG TSE DING SEHLOOHO: THUTO KA TSA TIKOLOHO MOKATO: 9 KGOKAHANYO: LIFE ORIENTATION AND MATHEMATICS			
DIPHETHO TA HO ITHUTA LE MAEMO A TEKOLO(SI le MT)	MEHATO YA TITJHERE YA HO RUTA	MEHATO YA MOITHUTI YA HO ITHUTA	DINTLHA TSA TEKOLO
SI 1 HO MAMELA MT 2 Mamele ka mofolofolo le ka hloko bakeng sa ho fumana tlhahisoleseding e itseng le melaetsa ya sehlooho a arabele ka tshwanelo. MT 3 Utlwisisa ka moo ditema tse tlwaelehileng tse buuwang di hlophisitweng ka teng mme a hlalosa mathswao a itseng a bohlokwa jwalo ka palekgutswe, dithothokisoj.j. MT 7 Hlwaya maemo a bokgabane, boahisane le setso a dingolwa tse kgethilweng.	Mohato 1 Titjhere o tla le tema ho tswa ho tsa tikoloho mohlala ; metsi, tsa bophelo j.j. Mme o balla baithuti tema a balla hodimo.	Mohato1 Baithuti ba mamelamka hloko mme ba araba dipotso tse latelang: -Ke e fe nthla ya bohlokwa? -E etsahala ho kae? -Lebaka ke le feng? -Ke sefe setlamorao? -Tharollo ke e feng?	Mokgwa wa tekolo Tsa molomo Molekodi Titjhere Dithusa tekolo Memorandamo
SI 2 HO BUA MT 2 Buisana ka mehopollo dintlha le maikutlo ka ho nepahala le ho tshwarahana ha ditaba dihloohong tse qholotsang maikutlo a sebedisa mefuta ya ditema/dingolwa tse ngata tse buuwang tsa dintlha tseo e leng tsa nnete j.k. tlhaloso ya diketsahalo tsa thekenologi tse jwalo ka mekgwa ya ho sebedisa khomputara kapa video. MT 3 Bontlha bokgoni bo tswetseng pele ho mefuta e phatlaletseng ya dingolwa tse buuwang. MT 5 Nehelana ka puo ya molomo ka boitshepo le ka boiqapelo, a tsepamisitse maikutlo ho; -kgefutso le phetoho ho lebelo la ho bua le ho phahama ha lentsewe dintlheng tsa sehlooho. -Sepheo le bamamedi	Mohato 2 Titjhere o thusa baithuti ho bua ka seo ba sengotseng (oral presentation) e le dikarabo tsa dipotso mohatong wa pele.	Mohato 2 Baithuti ba bua nehelana ka puo (present) ba tsepamisitse maikutlo dintlheng tsa bohlokwa j.k. phetoho ho lebelo la ho bua le ho phahama ha lentsewe, sepheo le bamamedi,sehalo.j.j.	Mokgwa wa tekolo Tsa molomo Molekodi Titjhere Dihlopha Dithusa tekolo Ruburiki

<p>-Sehalo j.j. MT 6 Hlahloba katleho ya hea ya ho buisana/fetisa molaetsa ka puisano le ho etsa dintlafatso ho yena.</p> <p>SI 3 HO BALA LE HO BOHA MT 1 Moithuti o tla bala ka boithaopo le ka botebo a balla boithabiso le ho fumana tlhahisoleseding ho phatlalla le mefuta e fapaneng tseo a ithutileng ya ditema eo a ithutileng yona, a bapisa ho ntsha maikutlo ha hae ebile a etsa dikgothaletso tse tshheditsweng ka mabaka ho ba bang. MT 2 Balla hodimo kapa a bala a thotse ntle le thuso bakeng sa maemo a fapaneng a momahanya mawa a loketseng a ho bala a bopilweng dikeiriting tse fatshe. MT 3 Buisana le ho hlalosa sepheo, bamamedi le maemo a tema/ sengolwa. MT 4 Bontsha kutlwisiso ya dingolwa tse ngata tsa tlhahisoleseding ka ho hlwaya mohopolo wa sehlooho le ho hlalosa mokgwa oo dintlha I tshhetsang mohopolo oo wa sehlooho, ho hlahloba mohopolo le buisana ka ntlhakemo tse fapaneng. MT 7 Hlwaya le ho buisana ka mawa a sebediswang ho bopa ditlamorao tse itseng ho dingolwa tse bonwang, tse ngotsweng le tse haswang hangata tse jwaloka katleho ya mekgwa e bonolo ya bongodi le tsebediso ya puo, ditlamorao tsa karolo tsa moralo le ditlamorao tsa mawa a khamera. MT 8 Ntsha maikutlo ka tshetsheko dingolweng ka ho hlahloba ntlhakemo ya mongodi, hlahloba molaetsa o patehileng sengolweng, tshkamelole leeme. MT 9 Etsa kahlolo ka dintlha tsa phedisano le setso, tikoloho le bomorabe tse fumanwang ka hara sengolwa le ho buisana ka ditlamorao tsa sengolwa. MT 10 Bontsha le ho hlahloba bokgoni ba hae jwalo ka mmadi.</p> <p>SI 4 HO NGOLA MT 2 Hlahisa mefuta e phatlaletseng ya ditema tsa dintlha tse ngotsweng le tse sebedisang motlanyo le ditshwantsho bakeng sa mabaka a mangata a sebedisa mefuta e phatlaletseng ya matshwao a bonwang le a moralo moo ho lokelang ka tsebediso ya di e-mail, diraporoto ka dintlha tse ntseng di etsahala, dipapatso, diposetara, ho bala buka botjha ha difilimi, pehelo ya dipaki, raporoto tsa dikoranta,</p>	<p>Mohato 3 Titjhere o laela baithuti ho fumana ditema tse arohileng ho tswa ho pokella ya disebediswa (resource centre) kapa ho masepala wa sebaka sa bona.</p> <p>Mohato 4 Titjhere o nehelana ka mehlala ya mehato e bontshang ho ngola ele ketsahalo (process)</p>	<p>Mohato 3 Baithuti ba balla tema hodimo ka ntle ho thuso. Ba pheta pale ka mantswe a bona.</p> <p>Mohato 4 Dihlopha di ngola botjha raporoto ya tsa tikoloho. Ba rala posetara , khathuni kapa kholaje.Ela sena hloko ho latelwa mehato ya ho ngola j.k. ho sekaseka/ manolla ho ngola ha hae le ho bala mongolo wa hae ka sepheo sa ho lokisa diphoso ho moralo wa ho qetela.</p> <p>Mohato 5a Baithuti ba laelwa mehloding e meng</p>	<p>Mokgwa wa tekolo Ho bala le ho pheta pale Molekodi Motswalle Titjhere Dithusa tekolo Ruburiki</p>
--	--	---	---

CV, ditaba tse tla tshohlwa kopanong le metsosto ya kopano.
MT 4 Sebedisa ketsahalo ya ho ngola ka boyena ntle le mathata ho hlahisa ditema tse rarahaneng ka ho kgetha le ho utulla dihlooho tse rarahaneng, hlopha le ho hlahisa dihlooho, hlophisa mehopolo, sekaseka/manolla ho ngola ha hae le ha baithutimmoho le yena.

SI 5 HO NAHANA LE HO FANA KA MABAKA

MT 1 Sebedisa puo bakeng sa honahana le ho fana ka mabaka.
MT 2 Sebedisa puo ho batlisisa le ho utulla.
MT 3 Sebetsana le tlhahisoleseding.
MT Nahana ka boiqapelo.

SI 6 SEBOPEHO SA THUTAPUO LE TSHEBEDISO

MT 1 Sebetsa ka mantswe
MT 2 Sebetsa ka dipolelo
MT 3 Sebetsa ka ditema
MT 5 Ntshetsa pele temoho ya tshebediso le setaele

Mohato 5

ho fuputsa ba sebedisa dipotso (questionnaire)

Mohato 5b

Baithuti ba etsa ngangisano ka sehlooho mohlala:
Mmuso o na le boikarabelo ka sewa sa Cholera.

Mohato 6

Baithuti bangola mantswe a matjha ho tloha ditemeng tse fapaneng tse sebedisitsweng mohatong wa 3.
Baithuti ba sebedisa bukantswe ho sheba se bolelwang se bolelwang ke mantswe a matjha.
Ba sebedisa mantswe ana ho bopa dipolelo ho kgona ho utlwisisa moelelo wa ona.

Ba sebedisa mantswe ana ho bopa dipolelo ho kgona ho utlwisisa moelelo wa ona.

	<p>Titjhere mmoho le baithuti ba rala dipotso (questionnaire) ka sewa sa Cholera seo e bang sesosa sa lefu lena ke maemo a sa hlwekang a tikoloho. Mehlala ya dipotso:</p> <p>-Cholera ke eng?</p> <p>-ke eng sesosa sa yona?</p> <p>-ke dife ditlamorao tsa Cholera tse amang sechaba (socially and economically) NB</p> <p>-Ditharollo ke difeng?</p> <p>Mohato 6</p> <p>Titjhere ofa baithuti taelo hore ba</p>		<p>Mokgwa wa tekolo Ho ralwa ha dikhathuni/diposetare Molekodi Motswalle Titjhere Dithusa tekolo Ruburiki</p> <p>Mokgwa wa tekolo Dipotso (Questionnaire) Ngangisano Molekodi Titjhere Dihlopha Dithusa tekolo</p>
--	---	--	---

